

## Cots

I.

Mout m'alegra douza vos per boscaje,  
can retentis sobra.l ram qui verdeia,  
e.l rossignols de son chantar chandeia  
josta sa par el bosc per plain usaje.  
Et aud lo chant de l'ausel qui tentis,  
don mi rembra douza terra e.l pais  
e.l benestar de ma domna jausia,  
don mi dei ben alegrar, s'eu sabia.

II.

Ben dei aver gran joi en mon corage,  
pois totz bons pretz en ma dompna s'autreia,  
e de beutat null'autra non enveia;  
tant la fe Deus de covinent estaje;  
car se era entre sos enemis  
non dirien qu'anc mais tan bella vis:  
sens es en lei, beutatz e cortesia;  
hom non la vei qui cent tans meill no.n dia.

III.

En autra terra irai penre lengaje,  
si que ja mai en aquesta non seja,  
e.l lausengier, qui m'an mort per enveia,  
n'auran gran joi can me veran salvaje;  
e menerei com paubres pelegris,  
e.l desirer mi auran tost aucis,  
e se mai non, ben ai Amor servida  
e servirai tot lo jorn de ma vida.

IV.

Va te.n, sospir, en loc de fin messatge,  
dreit a midon o totz bons pretz s'autreia,  
e digaz li que autre no m'enveia  
ni.m stau aclin vers autre seingnoratge  
can mi membra son bel oill e son vis.  
A pauc no.m muor can de lei me partis:  
partit non me.n ei ja ni me partria,  
anz es mos cors ab lei e noit e dia.

**Source URL:** <https://letteraturaeuropea.let.uniroma1.it/?q=laboratorio/cots-6>